


Product Name	Recombinant Human OX40	<p>SDS-PAGE gel</p>  <p>1 – MW Marker 2 – OX40</p>
Synonym(s)	CD134; TNFR4; Tumor necrosis factor receptor superfamily member 4; ACT35 antigen; TAX transcriptionally-activated glycoprotein 1 receptor	
Quantity	100 µg	
Species	Human	
Class Type	Recombinant Protein	
Molecular weight	26 kDa	
Purity	>95% by SDS-PAGE	
Tag	C-terminal Avi + 10x histidine	
Expression Source	HEK 293 cells	
GenBank Accession #	NP_003318.1, a. a. 1-216	
Application	Western Blotting, Functional Studies	
Formulation	50mM Bicine, pH 8.3	
Storage and Stability	Stable for 12 months at -80°C, Avoid freeze/thaw cycles	
Description	OX40 (CD134) is a protein receptor that is expressed on the surface of activated T cells. It plays a crucial role in the regulation of immune responses through its interaction with its ligand, OX40L. This interaction leads to the activation of various signaling pathways, resulting in enhanced T cell proliferation, survival, and cytokine production. Therefore, OX40 has been considered as a promising target for cancer immunotherapy and autoimmune diseases due to its ability to enhance immune responses against tumors or diseased cells while also limiting excessive inflammation. Several monoclonal antibodies targeting OX40 are currently being developed as potential therapeutics.	
Reference	Redmond, William L et al. <i>Critical reviews in immunology</i> vol. 29,3 (2009): 187-201. Croft, Michael et al. <i>Immunological reviews</i> vol. 229,1 (2009): 173-91. Deng, Juan et al. <i>OncoTargets and therapy</i> vol. 12 7347-7353. 6 Sep. 2019 Alves Costa Silva, Carolina et al. <i>ESMO open</i> vol. 5,1 (2020): e000573.	

Related products:

Product Name	Catalog #	Size
Recombinant Human PD-L1	237351	100 ug
Recombinant Human CD40	232340	100 ug
Recombinant Human CD40L	2323405	100 ug
Recombinant Human CD70	232370	100 ug
Recombinant Human CD155	2323155	100 ug
Recombinant Human GITRL	2344875	100 ug

Recombinant Human SIRP-alpha	2374772	100 ug
Recombinant Human OX40L	2369405	100 ug
DNA Polymerase Theta Activity Assay Kit	362101	96 reactions
DNA Polymerase Theta-N-Helicase Domain	7657643	20 ug, 100 ug
DNA Polymerase Theta-C terminal Domain	7657283	20 ug, 100 ug, 1 mg
DNA Polymerase Theta Full Length protein	7657385	10 ug, 50 ug
T7 RNA polymerase	777627	5000 U, 25000U, 100000U
T7 High Yield RNA Synthesis Kit	777627-RK	25 rxns, 50 rxns, 100 rxns
Recombinant Mouse Leukemia Inhibitory Factor (mLIF)	11-0001	10 ug, 100 ug
Recombinant Human LIF	12-0002	10 ug, 100 ug, 1 mg
Recombinant Human LIF, Animal-Free	12-0002AFR	10 ug, 100 ug, 1 mg
Recombinant Human FGF-basic, Carrier-free	12-0005CFR	50 ug, 100 ug, 500 ug, 1 mg
Kras Wild Type (WT), GST-tag	5727-4121G	50 µg, 100 µg
Kras WT, GST-tag, GDP Loaded	5727-WTG-G	50 µg, 100 µg
Kras WT, GST-tag, GppNHp loaded	5727-WTG-GP	50 µg, 100 µg
Kras G12C, GST-tag	5727-4122G	50 µg, 100 µg
Kras G12C, GST-tag, GDP Loaded	5727-4122G -G	50 µg, 100 µg
Kras G12C, GST-tag, GppNHp loaded	5727-4122G -GP	50 µg, 100 µg
Kras G12C Nucleotide Exchange Assay Kit	5727-4122NK	384 reactions
Kras G12C - cRAF Binding Assay Kit	5727-4122BK	384 reactions
Human RBD-RAF1, N-His tag, C-FLAG tag	7237231	50 µg, 100 µg
Human SOS1, No Tag	7671	50 µg, 100 µg
Human SOS1, His-Avi-Tag	7671HA	50 µg, 100 µg
Recombinant SARS-CoV-2 Mpro, 3CL protease	728201	50 ug, 500 ug
SARS-CoV-2 Mpro (3CL Protease) Assay Kit	728203	96 reactions

This product is for research use only and not for diagnostic or therapeutic use.